



UK Health
Security
Agency



W'akwankyerε εma **RSV** aduro εma mpanimfoɔ

Sεδεε wobεbo wo ho
ban denam fa a wobεfa
Respiratory Syncytial
Virus (RSV) aduro no so



Nsεm a εfa RSV aduro ma nipa a wɔntua hwee:

- wadi mfee 75 wɔ Εbo 1, 2024 anaase εno akɣi
- a wade mfee 75 kɔsi 79 εwɔ Εbo 1, 2024

Deen ne RSV?

Respiratory Syncytial Virus (RSV) ye nsayaree bi a eye mframa akwan ne aharawa no. RSV ho nsunsuansoo no mpen pii no ete se huraee a dee eka ho bi ye ewa, menemkuro, nwasin ne hwenemsuo anaase hwenem a emu asie. Ebetumi ama woabeye obi a wohome a ensisi so anaase homee a emma papa na ebetumi akofa nimonia aba ne yaree ahodoɔ a eye hu. Ayaresa patee biara nni ho, na won a wonya bi no mu dodoɔ no ara wo ho a won ankasa ho beto won. Afe biara nipa woanyininyini mpempem bebreɛ na eho behia se wode won ko ayaresabea ma wohwe won esiane RSV nti na won mu bi betumi awu. RSV ano betumi aye den wo nipa a wowo yaree ahodoɔ te se akoma anaase aharawa mu yaree anaase obi a ne imiiu sistem no aye mmerɛ. RSV nnye nna wo mmofra nkumaa mu na mmotafowa ne nipa wonyinunyini dee won dee no ye hu.



Ɛbeyɛ deɛ na woanya RSV?

RSV betumi aba afe no mu abere biara nanso winta bere mu paa na etaa ko soro.

RSV betumi atre denam ewa ne nwansini so. Wobetumi aboa ama yeasi tre a yaremmowa no betumi atre no so denam kata wobekata w'ano bere a worebo wa, nwansisni (ne papa mu wode tihiyiwu, anaase wobekoa wo nsa no mu na wode wo nsa no ako w'ano), na wobetumi ataa ahohoro wo nsa de yaremmoawa no a wobetumi afa no so. Saa nhyehyeeɛ wei mpo mu no, ebetumi aye den se wobekwati RSV yaree no.

Okwan papa a wobetumi afa so abo wo ho ban ne se wobefa aduro no.

Ɛɛn na aduro no si ye adwuma fa?

Erekame aye se mpanimfoɔ nyinaa na won nsa aka RSV yaree no bi wo asetena mu. Aduro no baako betumi aboa abo ban wo bere a wadu mfee a se wonya RSV yaree no bi a ebetumi aye hu.

Nipa foforo bi wo ho a wobese ama se woma won RSV aduro no?

Mmaa apemfoɔ nso yebema won aduro na abo won mma ho ban afiri RSV ho. Wobetumi akenkan RSV aduro no ho akwankyerɛ ma mmaa apemfoɔ wo ha:

www.gov.uk/government/publications/respiratory-syncytial-virus-rsv-maternal-vaccination

Ɛsɛ sɛ mɛwɔ aduro no afe biara?

Daabi, baako a wobɛwɔ no no beboa atumi abɔ ban wɔ mfeɛ kakra bi mu.



Hwan na ɛsɛ sɛ wɔwɔ RSV paneɛ no

Obiara a wɔrekodi mfeɛ 75 anaase ɛwɔ Ɛbɔ 1, 2024 akyi bi na yebɛma no RSV aduro no bi. Esiane sɛ won a wɔanyini na sɛ wonya RSV yareɛ no bi a ɛbetumi aha adwene pa ara. Wobetumi afa aduro no akɔsi ɛda a wobɛdi mfeɛ 80.

Wɔ afe a edi kan wɔ dwumadie no mu no, yɛde aduro no bɛma won a wɔad mfeɛ 75 kɔsi 79 dada wɔ Ɛb 1, 2024 sɛdeɛ dwumadie no nhyehyɛɛ ɛtɛɛ.

Na nipa wɔnnya nnii mfeɛ 75 nsoe ɛ?

Nipa a wɔnniyiniɛ no yebɛma won aduro no bi sɛ wɔdi mfeɛ 75 a.

Mɛtumi awɔ me RSV aduro no berɛ kɔrɔ no ara a mɛwɔ me COVID-19 anaase papau aduro no?

Yɛnntaa nhyehyɛ mma wɔnnwɔ RSV berɛ kɔrɔ no ara a wobɛwɔ COVID-19 anaase papu nnuro.

Wɔ klenekaa tebea ahodoɔ mu no, wɔ dɔkota anaase nɛsɛ no betumi de ama won berɛ kɔrɔ mu.

Mɛtumi awɔ RSV aduro berɛ kɔrɔ no ara mɛwɔ hyinklese ne nimokokaa aduro no?

Aane, wobɛtumi awɔ saa nnuro wei abɛrɛ kɔrɔ no ara mu.

So obi wɔ ho a ɛnsɛ sɛ wɔwɔ paneɛ no?

Obiara betumi afa aduro no, nanso ɛyɛ a ka kyere dɔkota no anaase nɛsɛ sɛ no sɛ woafa aduro bi pɛn na wonyaa ho nsunsuansoo a ano yɛ den pɛn a, anaase biribi a ɛwɔ mu no bi a.

Sɛ woyare yareɛ bi a ano nyɛ den te sɛ kɔɔdu a wobɛtumi afa aduro no, nanso sɛ wo ho mfa wo anaase woany fiva a, dɔkota no anaase nɛsɛ no betumi aka akyere wo sɛ twɛn kɔsi wo ho bɛto wo.

Aduri no bɛtumi abɔ me ho ban korakora?

Aduro no ada no adi sɛ ɛtumi boa te ɔhaw a ɛfiri RSV yareɛ no mu ba no so. Te sɛ nnuro nyinaa no, aduro biara ɛyɛ adwuma pɛpɛɛpɛ na ebinim bɛtumi anya RSV no ɛmfa ho sɛ wɔafa aduro no. Sɛ wonya RSV a, ɛnsɛ sɛ ano yɛde pii.

Mprɛ dodoo sɛn na ɛbɛɔ me ho ban?

Wɔ klenikaa nsrahwe no mu no, RSB aduro no tumi bɔɔ ban anyɛ hwee koraa no mfɛɛ 2, na yehwe kwan sɛ ɛbɛdi aboro saa mfɛɛ no.

Mɛnya ɛho nsunsuansoo?

Wobɛtumi anya ɛkuro, baabi a wɔwɔɔ ho panɛɛ no bɛyɛ kɔɔ anaasɛ ɛbɛhono da baako anaasɛ nna mmienue wɔ panneɛwɔ no akyi.

Bɛɛ a edi kan a wɔde dii dwuma wɔ US no, wɔde bɛboro ɔpɛpɛm 12 na ɛwɔɔɛ nkorɔfoɔ. Nɛvɔs sistem yareɛ bi a ɛntaa nyɛ nkorɔfoɔ a yɛfrɛ no Guillain-Barré a ɛma mpom yɛ mmerɛ na wɔbɔɔ ho amanneɛ, sɛ yɛfa ɔpɛpɛm baako biara wɔ nsɛm a ɛtɛtɛ saa ho amanneɛ 10. Yareɛ a ɛtɛtɛ saa tumi si wɔ yareɛ ahodoɔ ne nnuro ahodoɔ mu nanso sɛ yɛde biribi toto ho a ɛyɛ sɛ wɔwbɛwɔ aduro no sene sɛ wobɛnya RSV yareɛ no na ano ayɛ den.

Dɛɛn na ɛsɛ sɛ mɛyɛ seesei?

Wo GP praktise no ne wo bɛdi nkitaho na moayɛ nhyehyɛɛ ama wo nsa aka wo RSV aduro no sɛ wodi mfɛɛ 75 a.

Sɛ woadi mfɛɛ 75 kɔsi 79 na yɛntoo nsa mfrɛɛ wo a, wone wo GP praktise no nni nkitaho na monyɛ nhyehyɛɛ na wo nsa nka RSV aduro no.

Ɛhe na mɛtumi anya ɛho nsɛm pii?

Wobɛtumi akenkan ɔyarefoɔ ho nsɛm krataasin a ɛfa RSV aduro no a yɛsan frɛ no Abrysvowɔ ha:

www.medicines.org.uk/emc/product/15309/pil

Wone wo praktise nɛɛsɛ, GP annasɛ apomuden kuo no nkasa.



Wobɛtumi abɔ ɛho nsunsuwansoo ho amanneɛ wɔ Yellow

Card websaɛtɛ no so anaasɛ denam frɛ a wobɛfrɛ ahoma a wontua hwee no wɔ 0800 731 6789 (anɔpa nnɔn 9 kɔsi anwummerɛ nnɔn 5 Dwoada kɔsi Fiada) anaasɛtwe Yellow Card app no

www.mhra.gov.uk/yellowcard